


深沟球轴承

带油脂型·接触式

带橡胶密封圈型 标准型 材质: SUS420

代码	类型	轴承类型 代码	轴承精度	后置代码	轴承材质	
					国标	相当
BBJ...-SUS	标准型	6	P0	2RS(双面带橡胶密封圈接触式)	2Gr13	SUS420



① 不承诺品牌。

视角标准: 第一视角

型号	代码	轴承型号	d	D	B	r1 (min)	基本额定负载(KN)		容许转速 rpm (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
							Cr(动)	Cor(静)		db (min)	db (max)	da (max)	r (max)	
BBJ...-SUS		6800-2RS		19	5		1.37	0.74	19200		12	17		5
		6900-2RS		22	6	0.3	2.16	1.01	16800	12	12.5	20	0.3	9
		6000-2RS	10	26	8		3.64	1.57	16800			24		18
		6200-2RS		30	9		4.08	1.91	14400		16	26		32
		6300-2RS		35	11	0.6	6.48	2.76	12800		17	31	0.6	53
		6801-2RS		21	5		1.53	0.83	16000	14	14	19		10
		6901-2RS		24	6	0.3	2.31	1.16	15200		14.5	22	0.3	13
		6001-2RS	12	28	8		4.08	1.89	14400		15.5	26		22
		6201-2RS		32	10	0.6	5.45	2.46	12800	16	17	28	0.6	37
		6301-2RS		37	12	1	7.76	3.36	12000		18.5	32	1	60
		6802-2RS		24	5		1.68	1	13600			22		15
		6902-2RS		28	7	0.3	3.44	1.84	12800	17	17	26	0.3	19
		6002-2RS	15	32	9		4.48	2.27	12000		19	30		30
		6202-2RS		35	11	0.6	6.08	2.96	12000	19	20.5	31	0.6	45
		6302-2RS		42	13	1	9.12	4.36	9600	20	23	37	1	82
		6803-2RS		26	5		1.76	1.2	12000		19	24		19
		6903-2RS		30	7	0.3	3.68	2.08	11200	19	19.5	28	0.3	39
		6003-2RS	17	35	10		4.8	2.6	9600	21	23.5	36	0.6	67
		6203-2RS		40	12	0.6	7.56	3.84	8800		25	42	1	113
		6303-2RS		47	14	1	10.88	5.28	8800	22	22	30	0.3	17
		6804-2RS		32	7	0.3	2.8	1.76	10400		24	35		37
		6904-2RS		37	9		5.12	2.96	9600	24	25.5	38	0.6	69
		6004-2RS	20	42	12	0.6	7.5	4.02	8800	25	26	42	1	107
		6204-2RS		47	14	1	10.24	5.28	8000	26.5	28.5	45.5		144
		6304-2RS		52	15	1.1	12.72	6.24	7520	27	27	35	0.3	21
		6805-2RS		37	7		3.6	2.52	7840		28.5	40		42
		6905-2RS		42	9	0.3	5.61	3.62	7520	29	30	43	0.6	80
		6005-2RS	25	47	12	0.6	8.05	4.65	7120	30	32	47	1	129
		6205-2RS		52	15	1	11.2	6.3	6480	31.5	35	55.5		232
		6305-2RS		62	17	1.1	16.48	8.96	7040	32	32	40	0.3	24
		6806-2RS		42	7		3.96	2.89	6720		34	45		52
		6906-2RS		47	9	0.3	5.79	4	6160	35	36.5	50		116
		6006-2RS	30	55	13		10.56	6.61	5840		38.5	57	1	199
		6206-2RS		62	16	1	15.6	9.04	5280	36.5	43	65.5		360
		6306-2RS		72	19	1.1	21.36	12	6080	37	37	45	0.3	27
		6807-2RS		47	7	0.3	3.36	2.8	5680	39	39	51	0.6	75
		6907-2RS		55	10	0.6	7.68	5.44	5440	40	41.5	57	1	155
		6007-2RS	35	62	14	1	12.72	8.24	5040	41.5	44.5	65.5		288
		6207-2RS		72	17	1.1	20.56	12.24	4800	43	47	72	1.5	457
		6307-2RS		80	21	1.5	7.46	15.36	5040	44	46	58	0.6	112
		6908-2RS		62	12	0.6	10.96	7.92	4880	45	47.5	63		190
		6008-2RS	40	68	15	1	13.44	9.2	4480	46.5	50.5	73.5	1	366
		6208-2RS		80	18	1.1	24.64	15.84	4240	48	54	82	1.5	630
		6308-2RS		90	23	1.5	32.56	19.2	4720	47	47.5	56	0.3	38
		6809-2RS		58	7	0.3	4.28	3.96	4480	49	51	64	0.6	128
		6909-2RS		68	12	0.6	11.28	8.72	4320	50	52.5	70		237
		6009-2RS	45	75	16	1	15.92	11.2	4160	51.5	55.5	78.5	1	398
		6209-2RS		85	19	1.1	24.96	16.24	3760	53	61.5	92	1.5	814
		6309-2RS		100	25	1.5	42.08	25.44	4240	52	54	63	0.3	50
		6810-2RS		65	7	0.3	5.34	4.86	3680	54	55.5	68	0.6	135
		6910-2RS		72	12	0.6	12.88	10.48	3360	55	58.5	75		261
		6010-2RS	50	80	16	1	17.44	13.28	3760	56.5	60	83.5	1	454
		6210-2RS		90	20	1.1	28	18.56	3360	59	68.5	101	2	1060
		6310-2RS		110	27	2	49.6	30.8						



代码	轴承型号	d	D
BBJ...-SUS	6800-2RS	10	19
	6900-2RS		22
	6000-2RS		26
BBJ6800-2RS-SUS			



数量	1~200	201~
价格	100%	另行报价



交货期
7

① 1Kg=9.81N